

# URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI

1	<p>OPŠTINA KOTOR Sekretariat za urbanizam građevinarstvo i prostorno planiranje</p> <p><b>Broj: 0303 – 19577/19</b></p> <p><b>Datum, 25.05.2020.god.</b></p>	
2	<p>Sekretariat za urbanizam, građevinarstvo i prostorno planiranje (organ nadležan za postupanje), na osnovu čl.74 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list CG", broj 64/17,44/18,63/18,11/19) i čl.1 Uredbe o povjeravanju dijela poslova Ministarstva orživog razvoja i turizma jedinicama lokalne samouprave ("Službeni list CG", broj 75/19) i podnijetog zahtjeva od strane „DOM GLOBAL MONTENEGRO“ d.o.o. Kotor, izdaje:</p>	
3	<p><b>URBANISTIČKO-TEHNIČKE USLOVE</b> <b>za izradu tehničke dokumentacije</b></p>	
4	<p><b>za izgradnju stambenih objekata na objedinjenim urbanističkim parcelama UP310,UP 311 i UP314 koje se u ovim uslovima objedinjuju u jednu lokaciju koje čine kat.parc.571/2, veći dio kat. parc.571/3, veći dio kat.parc.568/2 i manji dio kat.parc.571/1 K.O.Kavač, u zahvatu DUP-a Kavač ("Sl.list CG" – Opštinski propisi br. 4/09).</b></p>	
5	<p><b>PODNOŠILAC ZAHTJEVA:</b></p>	<p>„DOM GLOBAL MONTENEGRO“ d.o.o. Kotor</p>
6	<p><b>POSTOJEĆE STANJE</b></p> <p>Predmetne urbanističke parcele UP310, UP311 i UP314 sastoje se od kat.parc.571/2,većeg dijela kat.parc.571/3, većeg dijela kat.parc. 568/2 i manjeg dijela kat.parc.571/1 K.O.Kavač i nalazi se u obuhvatu plana DUP-a Kavač. Uvidom u grafički prilog-postojeće stanje DUP-a Kavač, list br.7 kao i uvidom u List nepokretnosti br.406 utvrđeno je da na predmetnim urbanističkim parcelama odnosno da na kat.parc.568/2,kat.parc.571/2 i kat.parc.571/3 K.O.Kavač ne postoje evidentirani objekti i da se one vode kao "pašnjak 3.klase".</p>	
7	<p><b>PLANIRANO STANJE</b></p>	
7.1.	<p><b>Namjena parcele odnosno lokacije</b></p> <p>Namjena predmetne parcele je <b>stanovanje u poljoprivredi 2-S3a</b>. U okviru objekta moguće je organizovati djelatnosti i to u prizemnim etažama ili suterenima. U zoni stanovanje u poljoprivredi 2-S3a isključivo se mogu organizovati djelatnosti male privrede sa čistom proizvodnjom koja ne ugrožava životnu sredinu i funkciju stanovanja.</p>	

7.2.	<p><b>Pravila parcelacije</b></p> <p>Pretmetne urbanističke parcele <b>UP310,UP311 i UP314</b> koje se ovim uslovima objedinjuju u jednu urbanističku parcelu sastoje se od <b>kat.parc.571/2, većeg dijela kat.parc.571/3, većeg dijela kat.parc.568/2 i manjeg dijela kat.parc.571/1 K.O.Kavač</b>, čija ukupna površina iznosi <b>3.150 m<sup>2</sup></b>, sa koeficijentom zauzetosti <b>0,4</b> i koeficijentom izgrađenosti <b>1,0</b>, a dozvoljena spratnost objekta <b>P+2+Pk</b> uz mogućnost formiranja suterenske i podrumske etaže. Zbog specifičnosti terena suterenske i podzemne etaže ne ulaze u obračun ukupne GBP objekta. U okviru DUP-a Kavač, ukoliko je jedan investitor vlasnik više urbanističkih parcela, parcele se mogu udruživati i rješavati kao jedna lokacija u okviru koje se gradi <u>veći broj objekata</u> pod uslovom da kroz lokaciju ne prolazi javna saobraćajnica koja opslužuje ostale urbanističke parcele. U ovakvim slučajevima je obavezna izrada Idejnog urbanističkog rješenja. U slučaju neslaganja postojećih granica parcela, zbog uočenih nepravilnosti na geodetskoj podlozi i zvaničnog katastra,mjerodavan je zvanični katalog.</p> <p><b>NAPOMENA:</b>Prije podnošenja prijave za građenje objekta potrebno je izvršiti parcelaciju odnosno precizno odrediti granice urbanističke parcele i regulisati imovinsko-pravne odnose.</p> <p><b>Čl.237</b> Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list CG", broj 64/17,44/18,63/18) definisano je da do donošenja plana generalne regulacije Crne Gore, može se graditi na dijelu urbanističke parcele,ako nedostajući dio urbanističke parcele ne utiče na funkcionalnost i pristup objektu i uz uslov da se indeksi zauzetosti i izgaradenosti utvrđeni za urbanističku parcelu umanje za nedostajući dio urbanističke parcele.</p> <p><b>Čl.53</b> Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list CG", broj 64/17,44/18,63/18) definisana je <b>lokacija za građenje</b> :</p> <p>"Lokacija za građenje (u daljem tekstu: lokacija) je prostor koji se privodi namjeni, u skladu sa urbanističko-tehničkim uslovima i smjernicama utvrđenim planskim dokumentom.</p> <p><b>Lokacija može biti jedna ili više katastarskih parcela, jedna ili više urbanističkih parcela, dio jedne ili djelovi više urbanističkih parcela određenih elaboratom parcelacije.</b></p> <p>Lokacija mora da zadovoljava pravila parcelacije definisana planskim dokumentom.</p> <p>Uslovi izgradnje na lokaciji određuju se shodno urbanističko-tehničkim uslovima i smjernicama utvrđenim planskim dokumentom i površini lokacije.</p> <p>Lokacija je privredna namjeni u smislu stava 1 ovog člana, kada je objekat izgrađen u skladu sa urbanističko-tehničkim uslovima i smjernicama utvrđenim planskim dokumentom."</p>
7.3.	<p><b>Građevinska i regulaciona linija, odnos prema susjednim parcelama</b></p> <p>Građevinska linija prema izvodu iz Plana (dato u prilogu:Parcelacija, regulacija i nivelacija R 1:2500,list br.10),minimalno rastojanje stambenog objekta do susjedne parcele je min 1,5 m. Udaljenost pomoćnog objekta od susjedne parcele je min 3,0m, a od stambenog objekta min 2,5 m. U Planu su pokazane nadzemne građevinske linije. Ako je to moguće podzemne građevinske linije mogu se proširiti do susjedne parcele na 1 m udaljenosti radi stvaranja mogućnosti za parkiranje automobila u podzemnoj etaži u zavisnosti od tehničkih i geomehaničkih uslova.</p> <p>Udaljenost od regulacione linije je min 5,0m.</p> <p>Uraditi projekat uređenja urbanističke parcele u razmjeri 1:200. Sve potporne zidove obraditi u kamenu.</p>

8	<b>PREPORUKE ZA SMANJENJE UTICAJA I ZAŠTITU OD ZEMLJOTRESA, KAO I DRUGE USLOVE ZA ZAŠTITU OD ELEMENTARNIH NEPOGODA I TEHNIČKO-TEHNOLOŠKIH I DRUGIH NESREĆA</b>
	<p>U cilju zaštite od elementarnih nepogoda postupiti u skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju ("Sl.list CG "br. 13/07,05/08,89/09 i 32/11) i Pravilniku o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda ("Sl.list RCG br.8/93").</p> <p>U cilju zaštite od zemljotresa postupiti u skladu sa odredbama Pravilnika o tehničkim normativima za izgradnju objekata u seizmičkim područjima ("Sl.list SFRJ br. 52/90").</p> <p>U cilju zaštite od požara neophodna je izrada Elaborata zaštite od požara sa izvještajem o tehničkoj kontroli istog shodno čl.89 Zakona o spašavanju ("Sl.list CG" br. 13/07,05/08,89/09 i 32/11).</p> <p>Posebnu pažnju treba obratiti na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-podzemne garaže</li> <li>-komplekse-turistička naselja</li> </ul> <p>Dispozicijom objekta na urbanističkim parcelama i pravilima o njihovoj međusobnoj udaljenosti, kao i propisanom spratnošću, omogućiti pristup vatrogasnim kolima.</p>
9	<b>USLOVI I MJERE ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE</b>
	<p>Prostorno rješenje Plana rađeno je na osnovu principa očuvanja životne sredine. Uvođenjem adekvatne infrastrukture- voda, zemljište i vazduh su lišeni svakog zagađenja; Aktivnosti u prostoru ne ugrožavaju životnu sredinu; Postignut je optimalan odnos između izgrađenog i slobodnog prostora; Osim uređenog zelenila velike površine pod šumama u okruženju su optimalna zaštita vazduha u skladu sa mogućnostima raspoloživog prostora zaštićen je koridor postojećih saobraćajnica.</p> <p>Neplanskom urbanizacijom izvjesni zagađivači su se našli i u samom naselju(kanalizacija) te ih je neophodno riješiti. Otpadne vode iz naselja koje se sakupljaju u septičkim jamama, kao i atmosferske vode koje se gravitaciono prikupljaju , odvode se na propisan način, kako je to definisano Planom.Za sve objekte koji po svojoj prirodi, odnosno tehnologiji mogu negativno uticati na životnu sredinu, u skladu sa članom 17. Zakona o životnoj sredini ( sl.list RCG broj 12/96, predviđena je obaveza izrade Procjene uticaja objekata na životnu sredinu. Dnevni i noćni nivoi buke u naseljenim mestima precizirani su zakonskim propisima i Jugoslovenskim standardom JUS U.J. 6.205. koji se odnosi na Zakonom dozvoljene nivoe komunalne buke, što se mora primjeniti prilikom projektovanja objekata.</p>
10	<b>USLOVI ZA PEJZAŽNO OBЛИКОВАЊЕ</b>
	<p>Uređenje i korišćenje slobodnih i obradivih površina, u zoni stanovanja u poljoprivredi 2, planira se na sljedeći način:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• locirati izgradnju tako da se izbjegne narušavanje i degradacija terasiranih površina namijenjenih za poljoprivrednu površinu</li> <li>• očuvati tradicionalni način korišćenja zemljišta (povrtnjaci, maslinjaci, voćnjaci – agrumi, vinova loza, nar, smokva i sl.,)</li> <li>• očuvati prirodnu konfiguraciju terena</li> <li>• podzide graditi od kamena u skladu sa tradicionalnim načinom obrade (suvozid ili sa upuštenim spojnicama)</li> <li>• predbašte urediti u skladu sa tradicionalnom vrtnom arhitekturom – odrine, terase, podzide, kamene ograde u kombinaciji sa zelenilom</li> <li>• zastrte površine (staze, stepenice, platoe, terase) popločati kamenim pločama</li> <li>• koristiti autohtone i tradicionalne – mediteranske dekorativnih vrsta za ozelenjavanje ukrasnog dijela vrta</li> <li>• bašte planirati kao utilitarne površine.</li> </ul>
11	<b>USLOVI I MJERE ZAŠTITE NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA I NJIHOVE ZAŠTIĆENE OKOLINE</b>
	<p>Kako se dio prostora koji je obuhvaćen DUP-om nalazi u kontaktnoj zoni svjetske kulturne baštine potrebno je planirati u skladu sa uslovima Regionalnog zavoda za zaštitu spomenika kulture Kotor. Pri sprovođenju ovog plana ukoliko se pojave bilo kakve arheološke naznake neophodno je izvršiti detaljna arheološka ispitivanja, a prije pristupanja većim zahvatima</p>

eventualno izvršiti i preliminarna arheološka ispitivanja.

## 12 USLOVI ZA LICA SMANJENE POKRETLJIVOSTI I LICA SA INVALIDITETOM

Trotoari i pešačke staze, pešački prelazi, mjesta za parkiranje i druge površine u okviru ulica, trgova, šetališta, parkova i igrališta po kojima se kreću lica sa posebnim potrebama u prostoru treba da su međusobno povezani i prilagođeni za orientaciju i sa nagibima koji ne mogu biti veći od 5% (1:20), a izuzetno 8,3% (1:12). Najviši poprečni nagib uličnih trotoara i pešačkih staza upravno na pravac kretanja iznosi 2%. Radi nesmetanog kretanja lica u invalidskim kolicima, širina uličnih trotoara i pešačkih staza iznosi 150 cm. Za savladavanje visinske razlike izmenu trotoara i kolovoza mogu se koristiti zakošeni ivičnjaci, sa širinom zakošenog dela od najmanje 45 cm i maksimalnim nagibom zakošenog dijela od 20% (1:5). Mjesta za parkiranje vozila koja koriste lica sa posebnim potrebama, predviđaju se u blizini ulaza u stambene zgrade, objekata za javno korišćenje i drugih objekata i označavaju se znakom pristupačnosti. Najmanja širina mjesta za parkiranje vozila koja koriste lica sa posebnim potrebama u prostoru, iznosi 350 cm. Savladavanje visinske razlike između pešačke površine i prilaza do objekta vrši se: 1) rampama za pješake i invalidskim kolicima, za visinsku razliku do 76 cm; 2) spoljnim stepenicama, steperištem i podiznim platformama, za visinsku razliku veću od 76cm. Savladavanje etažnih visinskih razlika vrši se unutrašnjim stepenicama i steperištima, rampama i liftovima. Pri projektovanju i građenju saobraćajnih površina potrebno je pridržavati se odredbi ovog DUP – a kao i standarda i propisa za ovu oblast (Pravilnik o uslovima za planiranje i projektovanje objekata u vezi sa nesmetanim kretanjem dece, starih, hendikepiranih i invalidnih lica).

## 13 USLOVI ZA POSTAVLJANJE I GRADNJU POMOĆNIH OBJEKATA

U okviru parcele stambenog objekta moguće je izgraditi prizemni pomoćni objekat ili garažu, ali da se pri tome ne prekorače zadati maksimalni urbanistički parametri za parcelu. Udaljenost pomoćnog objekta od susjedne parcele je min 3,0m, a od stambenog objekta min 2,5m.

## 14 USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU DA UTIČU NA BEZBJEDNOST VAZDUŠNOG SAOBRAĆAJA

Nisu DUP-om definisani.

## 15 USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU DA UTIČU NA PROMJENE U VODNOM REŽIMU

Nisu DUP-om definisani.

## 16 MOGUĆNOST FAZNOG GRAĐENJA OBJEKTA

Prema planu DUP-a Kavča moguća je fazna izgradnja objekta i treba je predvidjeti projektnom dokumentacijom.

## 17 USLOVI ZA PRIKLJUČENJE NA INFRASTRUKTURU

### 17.2. Uslovi priključenja na elektroenergetsku infrastrukturu

Sastavni dio uslova su uslovi za priključak na elektroenergetsku infrastrukturu.

### 17.2. Uslovi priključenja na vodovodnu i kanalizacionu infrastrukturu

Sastavni dio uslova su uslovi za priključak na vodovodnu i kanalizacionu infrastrukturu.

### 17.3. Uslovi priključenja na saobraćajnu infrastrukturu

Pristup lokaciji obezbijeđen je preko planom predviđene saobraćajnice - "ulica 3", prilog Saobraćaj, list br.12

### 17.4. Ostali infrastrukturni uslovi

## 18 POTREBA IZRADE GEODETSKIH, GEOLOŠKIH (GEOTEHNIČKIH, INŽENJERSKO-GEOLOŠKIH, HIDROGEOLOŠKIH, GEOMEHANIČKIH I SEIZMIČKIH) PODLOGA, KAO I VRŠENJA GEOTEHNIČKIH ISTRAŽNIH RADOVA I DRUGIH ISPITIVANJA

Prije izrade projektne dokumentacije preporuka investitoru je da izradi Projekat geoloških istraživanja tla za predmetnu lokaciju i elaborat o rezultatima izvršenih geoloških istraživanja.

Sve proračune seizmičke stabilnosti zasnovati na posebno izrađenim podacima mikroseizmičke rejonizacije. Područje Kavča odnosno područje opštine Kotora se nalazi u IX zoni seizmičkog inteziteta po MCS.

Projekat konstrukcije prilagoditi arhitektonskom rješenju uz pridržavanje važećih propisa i pravilnika: Pravilnik o opterećenju zgrada PBAB 87 ("Službeni list SFRJ", broj 11/87) i Pravilnik o tehničkim normativima za izgradnju objekata visokogradnje u seizmičkim područjima ("Službeni list SFRJ", broj 31/81, 21/88 i 52/90).

Za potrebe proračuna koristiti podatke Hidrometeorološkog zavoda o klimatskim i hidrološkim karakteristikama u zoni predmetne lokacije.

#### 19 POTREBA IZRADE URBANISTIČKOG PROJEKTA

Investitor je u obavezi da izradi urbanističko rješenje za date urbanističke parcele.

#### 20 URBANISTIČKO – TEHNIČKI USLOVI ZA ZGRADE SADRŽE I URBANISTIČKE PARAMETRE

Oznaka urbanističke parcele	<b>UP310, UP311 i UP314 koje se objedinjuju u jednu lokaciju</b>
Površina urbanističke parcele	<b>897m<sup>2</sup> (UP310) + 1278 m<sup>2</sup> (UP311) + 975 m<sup>2</sup> (UP314) = 3.150 m<sup>2</sup> (ukupna površina)</b>
Maksimalni indeks zauzetosti	<b>0,4</b>
Maksimalni indeks izgrađenosti	<b>1,0</b>
Bruto građevinska površina objekta (max BGP)	<b>3.150,0 m<sup>2</sup></b>
Maksimalna spratnost objekata	<b>P+2+Pk uz mogućnost formiranja suterenskih i podrumskih etaža.</b>
Maksimalna visinska kota objekta	
Parametri za parkiranje odnosno garažiranje vozila	<p>U Planu se predviđa da se mjesta za stacioniranje vozila obezbijede na parcelama objekata, u garažama u objektima ( u suterenskom ili podrumskom dijelu ) garažama na parceli ili u podzemnim garažama. Ovim DUP-om je predviđeno da svaki novi objekat koji se gradi treba da zadovolji svoje potrebe za stacioniranjem vozila na parceli na kojoj se gradi (ispod ili pored objekta i u objektu ) po normativima iz DUP-a- 1PM po stanu (optimalno 1,2-1,3 parking mesta po stambenoj jedinici). Tačan broj potrebnih parking mesta za svaki objekat biće određen kroz projektnu dokumentaciju, a uz poštovanje već navedeog normativa od 1 parking mjesto po stanu i 1 parking mjesto na 50m<sup>2</sup> djelatnosti. Ukoliko se u nekom objektu ili na lokaciji planira garaža, obavezno iskoristiti nagibe i denivelacije terena kao povoljnost. Garaže raditi u suterenskoj ili podrumskoj etaži ili kao podzemne (jednoetažne ili višeetažne). Garaže se mogu izvesti kao klasične ili mehaničke. Rampe za ulazak u garaže ispod objekata projektovati sa poduznim nagibom za otkrivene max. 12%, a za pokrivene max. 15%. Širina prave rampe po voznoj traci je min. 2.75m, slobodna visina garaže je min. 2.30m, dimenzija parking mesta je 5.0mx2.5m, a širina prolaza 5.5m. Prilikom projektovanja izgradnje garaže pridržavati se Pravilnika o tehničkim zahtjevima za zaštitu garaža za putničke automobile od</p>

	požara i eksplozija.
Smjernice za oblikovanje i materijalizaciju, posebno u odnosu na ambijentalna svojstva područja	Arhitektura objekata može imati slobodnu formu,mora biti reprezentativna,uklopljena u prirodni ambijent sa elementima tradicionalne arhitekture i sa primjenom tradicionalnih materijala i elemenata na savremen način. Kompleks se (depandansima ) apartmanima tretirati kao kompozicione cjeline(vezane objekte) prekinuti niz objekata terasastog tipa uklopljene u bogatu vegetaciju, sa zasebnim smještajnim jedinicama, koje se terasasto spuštaju i povlače po terenu, ka centralnim sadržajima i prostorima. Na ravnim djelovima terena preporučuju se lamele u prekinutom nizu. Krovovi objekata mogu biti kosi u skladu sa uslovima za objekte stanovanja ili ravni ozelenjeni krovovi,ukoliko su objekti tererasasto povučeni po terenu(strmi teren).
Uslovi za unapređenje energetske efikasnosti	Na planu racionalizacije potrošnje energije predlažu se dvije osnovne mjere: štednja i korišćenje alternativnih, odnosno obnovljivih izvora energije. Osnovna mjera štednje je poboljšanje topotne izolacije prostorija, koja u ljetnjem periodu ne dozvoljava pregrijavanje,a u zimskom zadržava toplotu. Osim odgovarajuće termoizolacije potrebno je voditi računa o adekvatnoj veličini otvora imajući u vidu mikroklimatske uslove ovog podneblja. Klimatski uslovi omogućavaju korišćenje sunčeve energije u svim oblicima, od pasivnih i aktivnih solarnih sistema do fotonaponskih ćelija, odnosno modula.

21	<b>DOSTAVLJENO:</b> -podnosiocu zahtjeva -u spise predmeta -urbanističko-građevinskoj inspekciji -arhivi
----	---

22	<b>OBRAĐIVAČI URBANISTIČKO-TEHNIČKIH USLOVA:</b>  <b>SAMOSTALNA SAVJETNICA I,</b>  Dušanka Petrović, dipl.ing.građ.	<b>SAMOSTALNA SAVJETNICA II,</b>  Jelena Perović Samardzić, dipl.prav.
----	---	--


23	<b>OVLAŠĆENO SLUŽBENO LICE:</b>	<b>PRESJEDNIK OPŠTINE KOTOR,</b>  Željko Aprcović, dipl.prav.
----	---------------------------------	---

24	M.P.  	potpis ovlašćenog službenog lica
----	--------------	----------------------------------

25	<b>PRILOZI:</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Grafički prilozi iz planskog dokumenta</li> <li>- Tehnički uslovi u skladu sa posebnim propisom</li> <li>- List nepokretnosti i kopija katastarskog plana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Uslovi za sprovođenje plana S1-b,S2-a, S2-b R 1:1000</li> <li>-Namjena površina R 1:2500</li> <li>-Parcelacija, regulacija i nivелација R 1:2500</li> <li>-Elektroenergetka mreža (planirano i postojeće stanje) R 1:2500</li> <li>-Saobraćaj planirano stanje R 1:1000</li> <li>-Pejzažna arhitektura (planirano stanje) R 1:2500</li> </ul>

# DETALJNI URBANISTIČKI PLAN KAVAČ

## LEGENDA:



- [S1] stanovanje sa stanovima za turiste
- [S2] stanovanje u poljoprivredi 1
- [S3] stanovanje u poljoprivredi 2
- [S4] postojeće stanje
- [S5] zona stanovanja sa sadžajima sporta i rekreacije
- [S6] stanovanje sa centralnim sadržajem
- [S7] poljoprivredno zemljište
- [S8] zelene površine
- [I.R.] zone za koje se predviđaju idejna rešenja
- [Z] zaštitna zona dalekovoda

780 broj urbanističke parcele

----- granica urbanističke parcele

G.L. građevinska linija


----- granica zahvata plana

## USLOVI ZA SPROVODJENJE PLANA

S1-b, S2-a, S2-b


R 1:1000

Skupština opštine Kotor  
Odluka o donošenju Detaljnog urbanističkog plana Kavač  
Broj: 11-49  
Kotor, 29.12.2008. godina



MONTENEGRO

Urbanističko planiranje, projektovanje, konsulting,  
inženjerstvo, export-import.d.o.o.



# DETALJNI URBANISTIČKI PLAN KAVAC

## LEGENDA:

- [S1] stanovanje sa stanovima za turiste
- [S2] stanovanje u poljoprivredi 1
- [S3] stanovanje u poljoprivredi 2
- [S4] postojeće stanje
- [S5] zona stanovanja sa sadžajima sporta i rekreacije
- [C1] stanovanje sa centralnim sadržajem
- [C2] poljoprivredno zemljište
- [C3] zelene površine
- [I.R.] zone za koje se predviđaju idejna rešenja
- [Z1] zaštitna zona dalekovoda

780 broj urbanističke parcele

granica urbanističke parcele

G.L. —— građevinska linija

———— granica zahvata plana

## USLOVI ZA SPROVODJENJE PLANA

PLANIRANO STANJE

R 1:2500

Skupština opštine Kotor  
Odluka o donošenju Detaljnog urbanističkog plana Kavač  
Broj:11-49  
Kotor,29.12.2008.godina



Urbanističko planiranje,projektovanje,konsulting,  
inženjerstvo,export-import,d.o.o.


MONTENEGRO

decembar 2008.

list hr 11




# DETALJNI URBANISTIČKI PLAN KAVAČ




## LEGENDA:



poljoprivredno zemljište



zelene površine



zaštitni pojas dalekovoda

498

broj urbanističke parcele

granica urbanističke parcele

G.L.

građevinska linija

Skupština opštine Kotor

Odluka o donošenju Detaljnog urbanističkog plana Kavač

Broj: 11-49

Kotor, 29.12.2008. godine




*Prekrasno!*

— granica zahvata plana —

## PARCELACIJA, REGULACIJA I NIVELACIJA

## PLANIRANO STANJE

R 1:2500




MONTE NEGRO



Urbanističko planiranje, pregradnje i konzultingu,  
inženjerstvo, export-import d.o.o.



# DETALJNI URBANISTIČKI PLAN KAVAČ



## LEGENDA:

-  stanovanje sa stanovima za turiste
-  stanovanje u poljoprivredi 1
-  stanovanje u poljoprivredi 2
-  postojeće stanje
-  stanovanje sa sadržajima sporta i rekreacije
-  stanovanje sa centralnim sadržajem
-  poljoprivredno zemljište
-  zelene površine
-  zaštitni pojas dalekovoda
-  granica zahvata plana

---

## NAMJENA POVRŠINA

---

---


## PLANIRANO STANJE

---

---

R 1:2500

---




Skupština opštine Kotor  
Odluka o donošenju Detaljnog urbanističkog plana Kavač  
Broj:11-49  
Kotor,29.12.2008.godina




**MONTENEGRO**  
*projekt*

*Urbanističko planiranje, projektovanje i konsulting,  
inženjerstvo sport-import,d.o.o.*



# DETALJNI URBANISTIČKI PLAN KAVAČ

## LEGENDA:



- Granica zahvata plana
- Koridor brze saobraćajnice iz PPRCG(400.0m)
- Koridor brze saobraćajnice iz PP opštine Kotor(100.0m)
- Zaštićeni pojas ispod 35kV dalekovoda u širini 14.0m
- Zaštićeni pojas ispod 10kV dalekovoda u širini 8.0m
- Zaštićeni pojas ispod 110kV dalekovoda u širini 18.0m

STS 10/0,4 kV



STS 10/0.4kV




Zone za koje se predviđaju idejna rešenja


SAOBRĀCAJ

PLANIRANO STANJE

R 1:1000




Skupština opštine Kotor  
Odluka o donošenju Detaljnog urbanističkog plana Kavač  
Broj:11-49  
Kotor,29.12.2008.godina



MONTENEGRO

Urbanistički plan i projektni poslovni konsulting  
inženjering, arhitektura, projektacija



100 0002600.11 469545/5.01  
T86 6562591.63 4695434.37  
T87 6562551.10 4695379.06

T172 6562067.21 4696421.42  
T173 6562083.74 4696479.98  
T174 6561940.21 4696332.40

T259 6562411.34 4695584.17  
T260 6562522.86 4695550.18  
T261 6562444.69 4695588.82

### Koordinate presjeka osovina ulica




01 6563183.35 4695695.93	036 6562731.99 4695199.08	073 6561010.34 4697101.94
02 6563147.84 4695716.17	037 6562535.77 4695345.12	074 6561200.41 4697113.98
03 6562787.75 4695815.24	038 6562573.50 4694886.22	075 6561257.58 4697021.26
04 6562804.84 4695774.65	039 6562463.78 4695010.07	076 6561490.61 4696708.09
05 6562294.29 4696184.44	040 6562466.99 4694974.92	077 6561712.69 4696600.31
06 6562124.24 4696531.88	041 6562557.17 4694783.26	078 6561762.27 4696527.96
07 6562159.22 4696393.60	042 6561796.36 4696560.51	079 6561991.85 4696356.43
08 6561841.20 4696528.53	043 6561842.45 4696604.51	080 6561979.17 4696241.04
09 6561962.46 4696471.06	044 6561732.06 4696618.19	081 6561975.67 4695546.28
010 6562101.07 4696301.72	045 6561789.59 4696671.30	082 6562302.37 4695546.78
011 6562046.37 4696265.68	046 6561719.86 4696738.83	083 6562374.93 4695547.23
012 6561971.17 4696346.81	047 6561539.75 4696785.72	084 6562341.27 4694919.51
013 6561921.69 4696320.87	048 6561554.11 4696822.10	085 6562402.22 4694864.17
014 6561972.75 4696148.50	049 6561635.08 4696829.57	086 6562440.13 4694859.05
015 6562056.05 4696172.77	050 6561662.37 4696858.50	087 6562604.93 4694668.53
016 6562187.93 4696162.13	051 6561916.56 4696909.67	088 6562745.57 4695617.59
017 6562308.95 4696008.58	052 6561798.10 4696995.65	089 6562817.99 4695562.28
018 6562196.11 4695939.62	053 6561777.21 4696972.35	090 6562630.85 4695780.90
019 6562221.36 4695872.02	054 6561756.71 4696949.48	091 6562269.61 4695974.97
020 6562079.52 4695699.66	055 6561568.73 4696888.22	092 6562262.58 4696118.03
021 6562095.78 4695703.37	056 6561388.00 4696927.38	093 6562328.51 4696080.66
022 6562128.67 4695744.80	057 6561303.92 4697094.79	094 6562232.09 4696185.63
023 6562179.64 4695825.79	058 6561439.84 4697151.24	095 6561861.67 4696853.29
024 6562338.55 4695663.51	059 6561328.99 4697236.20	096 6561858.41 4696941.58
025 6562277.69 4695612.82	060 6561197.83 4697292.61	097 6561786.86 4697141.84
026 6562227.73 4695564.89	061 6561149.82 4697314.46	098 6561570.57 4696944.84
027 6562178.25 4695498.49	062 6561107.97 4697337.80	099 6561144.67 4697479.82
028 6562215.97 4695458.64	063 6560990.43 4697232.21	0100 6561234.35 4697359.90
029 6562512.50 4695695.27	064 6560974.59 4697230.76	0101 6561265.97 4697235.35
030 6562530.13 4695605.88	065 6561018.86 4697207.79	0102 6561199.09 4697251.55
031 6562660.82 4695545.00	066 6561042.80 4697168.15	0103 6561137.18 4697413.01
032 6562665.72 4695524.72	067 6562059.79 4695647.86	0104 6562443.72 4695834.35
033 6562614.90 4695457.17	068 6560679.39 4697694.95	0105 6562642.18 4695113.77
034 6562490.31 4695421.74	069 6560808.74 4697787.38	0106 6562111.65 4695352.20
035 6562443.18 4695268.84	070 6560837.56 4697240.94	0107 6562018.69 4695612.28
036 6562731.99 4695199.08	071 6560917.37 4697188.78	0108 6561980.99 4695650.76
	072 6560941.07 4697215.98	0109 6562312.34 4695882.95

### Poprecni presjeci

presjek 1-1

presjek 2-2

presjek 3-3




"Jadranska magistrala"

"Jadranska magistrala"

# DETALJNI URBANISTIČKI PLAN KAVAČ

## LEGENDA:



- Dalekovod 35kV
- Dalekovod 10kV - postojeći
- Dalekovod 10kV - plan
- ∅ Stubovi 35kV
- ∅ Stubovi 10kV
- Zaštićeni pojas ispod 35kV dalekovoda u širini od 14m
- Zaštićeni pojas ispod 10kV dalekovoda u širini od 8m
- 10kV kabal - postojeći
- 10kV kabal - plan
- TS 10/0,4 kV - postojeća
- TS 10/0,4 kV, 1x630 kVA - plan
- STS 10/0,4kV , 400 kVA / plan
- Zaštićeni pojas ispod planiranog 110 kV dalekovoda u širini od 18m

---

ELEKTROENERGETSKA MREŽA

---

---


POSTOJEĆE I PLANIRANO STANJE

---

---

R 1:2500

---




Skupština opštine Kotor  
Odluka o donošenju Detaljnog urbanističkog plana Kavač  
Broj:11-49  
Kotor,29.12.2008.godina




MONTENEGRO  
projekt

Urbanističko planiranje, projektovanje, konsulting,  
inženjerstvo, export-import,d.o.o.



# DETALJNI URBANISTIČKI PLAN KAVAČ




## LEGENDA:

- zelenilo u Zoni stanovanja sa stanovima za turiste
- zelenilo u Zoni stanovanje u poljoprivredi 2
- zelenilo u Zoni stanovanja sa centralnim sadržajima
- zelenilo u Zoni stanovanja sa sadržajima sporta i rekreacij
- zelenilo u Zoni stanovanja u poljoprivredi 1
- zelenilo u Zoni postojećih stambenih objekata
- zelenilo sakralnih objekata
- postojeća vegetacija
- poljoprivredne površine
- parterno zelenilo
- zaštitni pojas dalekovoda
- granica zahvata plana

## PEJZAŽNA ARHITEKTURA

## PLANIRANO STANJE

R 1:2500



Skupština opštine Kotor  
Odluka o donošenju Detaljnog urbanističkog plana  
Broj: 11-49  
Kotor, 29.12.2008.godine



Urbanističko planiranje, projektovanje, konsultings  
inženjering, export-import d.o.o.

MONTENEGRO

decembar 2008.

list bl





## UPRAVA ZA NEKRETNINE

### PODRUČNA JEDINICA KOTOR

Broj: 106-956-14444/2019

Datum: 31.12.2019.

KO: KAVAČ

Na osnovu člana 173 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18), postupajući po zahtjevu SEKR.ZA URBANIZAM, GRAĐEVINARSTVO I PROSTORNO PLANIRANJE, BR.0303-19577/19, KOTOR, za potrebe PLANIRANJE I IZGRADNJA izdaje se

### LIST NEPOKRETNOSTI 406 - IZVOD

Podaci o parcelama									
Broj	Podbroj	Broj zgrade	Plan Skica	Datum upisa	Potes ili ulica i kućni broj	Način korišćenja Osnov sticanja	Bon. klasa	Površina m <sup>2</sup>	Prihod
568	2		2 11		POPOVIĆI	Pašnjak 3. klase NASLJEDE		1120	0.56
571	2		2 10		KAVAČ	Pašnjak 3. klase NASLJEDE		762	0.38
571	3		2 10		KAVAČ	Pašnjak 3. klase NASLJEDE		1257	0.63
Ukupno								3139	1.57

Podaci o vlasniku ili nosiocu			
Matični broj - ID broj	Naziv nosioca prava - adresa i mjesto	Prava	Obim prava
0000002699176	„DOM GLOBAL MONTENEGRO „ KOTOR Kotor	Svojina	1/1

Ne postoje tereti i ograničenja.

Naplata takse je oslobođena na osnovu člana 17 Zakona o administrativnim taksama ("Sl.list CG, br. 18/19). Naplata naknade oslobođena je na osnovu člana 174 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18).



Načelnik  
*Miletić Veselin*  
MILETIĆ VESELIN, dipl.pravnik

**CRNA GORA**  
**UPRAVA ZA NEKRETNINE**  
**PODRUČNA JEDINICA: KOTOR**  
Broj: 467-106-2639  
Datum: 23.01.2020.



Katastarska opština: KAVAC  
Broj lista nepokretnosti:  
Broj plana: 2  
Parcelle: 568/2, 571/2, 571/3


## KOPIJA PLANA

Razmjera 1: 2500

↑  
S

4  
696  
750  
561  
500

4  
696  
750  
561  
500



4  
696  
500  
561  
500

4  
696  
500  
561  
500

IZVOD IZ DIGITALNOG PLANA  
Obradio:

Ovjerava  
Službeno lice:



# "VODOVOD I KANALIZACIJA KOTOR" doo

KOTOR - Škaljari bb, pošt. fah 56 - tel/fax: (032) 325 214; (032) 325 353; (032) 323 071  
Žiro-računi: 510-179-85 (CKB); 520-14700-13 (HB); 535-5260-13 (Prva banka)

Broj: 2649/1

e-mail: vodovod.kotor@t-com.me - www.vodovodkotor.com

20.07.20

Na osnovu priloženih urbanističko tehničkih uslova Broj:0303-19577/19 od 25.05.2020 god.izdatih od strane Sekretarijata za urbanizam,građevinarstvo i prostorno planiranje Opštine Kotor za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju stambenih objekata na kat.parc.571/2,571/3,568/2,571/1 K.O. Kavač ,u zahvatu DUP-a Kavač, izdaju se :

## PROJEKTNO- TEHNIČKI USLOVI

-Do izgradnje vodovodnog sistema nema mogućnost priključenja na postojeću mrežu.

-Potrebno je pripremiti za vodovodni priključak da glavni vodomjer sa dva ventila bude smješten u šahtu sa laganim metalnim poklopcom na granici parcele gdje priključna cijev sa javne površine prelazi na privatnu parcelu(ne koristiti "kugla ventile"). Ukoliko će biti hidrantska mreža, poreg glavnog vodomjera postaviti i poseban za hidrant. Pored toga, postaviti posebne vodomjere na pristupačnom mjestu (npr. kao strujomjeri) za svaku stambenu/poslovnu jedinicu.

-Obaveza investitora je izgradnja priključnog voda za vodovod (uz nadzor predstavnika Vodovoda),kada se steknu uslovi.

-Zabranjeno je spajanje individualnih izvora na unutrašnje instalacije objekta priključenog na vodovodni sistem u nadležnosti ovog Preduzeća.

-Ukoliko se na parceli nalaze instalacije vodovoda koje smetaju izgradnji objekta, troškovi njihovog izmještanja padaju na teret investitora.

-Na ovom području ne postoji javni kanalizacioni sistem.

-Projektno tehnički uslovi važe 12 mjeseci od dana izdavanja istih.

*Napomena: Pored navedenih tehničkih uslova, da bi objekat mogao biti priključen na vodovodni i kanalizacioni sistem, potrebno je da se za isti dostavi građevinska dozvola i da su izmirene obaveze prema ovom Preduzeću.*

Za službu razvoja  
  
Županović Milenko

VD Tehnički direktor  
  
Đurišić Miljana

DOSTAVLJENO:

- Arhivi
- Sekretarijat za urbanizam,građevinarstvo i prostorno planiranje Opštine Kotor





Crna Gora  
Opština Kotor  
Sekretarijat za razvoj preduzetništva  
komunalne poslove i saobraćaj

Stari grad 317  
85330 Kotor, Crna Gora  
tel. +382(0)32 325 865  
fax. +382(0)32 325 865  
privreda@kotor.me  
www.kotor.me

Br: 1604-319/20-709

Kotor, 26.06.2020.godine

Sekretarijat za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saboračaj Opštine Kotor, na osnovu čl. 114, 115 i 117. Zakona o vodama ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 027/07, "Službeni list Crne Gore", br. 073/10, 032/11, 047/11, 048/15, 052/16, 055/16, 002/17, 080/17, 084/18) i čl. 13. Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave ("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 046/19), rješavajući po zahtjevu Sekretarijata za urbanizam, gradevinarstvo i prostorno planiranje, u ime Dom Global Montenegro za izgradnju objekta na kat par 571/2,571/3,568/2 K.O. Kavač (UP 310,311,314), donosi:

RJEŠENJE

Utvrđuju se vodni uslovi za izgradnju objekata na kat par 571/2,571/3,568/2 K.O. Kavač. koji glase:

Uraditi projekat kanalizacije tako da zadovoljava uslove iz čl. 3,4,5 Pravilnika o kvalitetu otpadnih voda i načinu njihovog ispuštanja u javnu kanalizaciju ili prirodni recipijent ("Sl. list RCG" br. 45/08,9/10,26/12,52/12 i 59/13).

Obrázloženje

Sekretarijat za urbanizam,gradjevinarstvo i prostorno planiranje,obratio se ovom Sekretarijatu zahtjevom zavedenim pod UP/I br. 1604-319/20-709 od 25.06.2020. godine kojim traži da se utvrde vodni uslovi za izgradnju objekta na kat par 571/2,571/3,568/2 K.O. Kavač sa ispunjenim uslovima iz dizpozitiva rešenja.

Uz zahtjev je priloženo Rješenje o UT uslovima Sekretarijata za urbanizam,gradjevinarstvo I stambenokomunalne poslove Opštine Kotor UP/I 0303-19577/19 od 25.05.2020. godine.

Na osnovu iznijetog i citiranih zakonskih propisa riješeno je kao u dispozitivu.


UPUTSTVO O PRAVNJ ZAŠTITI: Protiv ovog rješenja dozvoljena je žalba Glavnom administratoru Opštine Kotor u roku od 15 dana, sa dokazom o uplaćenoj administrativnoj taksi u iznosu od 5,00 eura na žiro račun br. 530-9226777-87.

Žalba se podnosi neposredno ili preko ovog organa

DOSTAVLJENO:

- 1.INVESTITORU  
2.Vodnoj knizi  
3.Arhivi

OVLAŠĆENO SLUŽBENO LICE



Budislak Vasić